

Ekofizioloski procesi endemicne vrste- *Ramonda serbica*

Mentor: prof.dr. Danka Cakovic

Student: Jaramaz Marijana 10/19

Ramonda serbica

- endemska i reliktna vrsta na Balkanskom poluostrvu
- visegodisnja zimzelena zeljasta biljka
- listovi u prizemnoj rozeti, romboidni,nazubljeni,sa braonkastim dlakama
- ljubicasta boja cvijeta sa zutom osnovom i ljubicastim prasnicima
- pripada porodici *Gesneriaceae* (*Ramonda myconi*, *Ramonda nathaliae*,*Ramonda serbica*)
- brdski i planinski region, pukotine uglavnom sjeverno eksponiranih stijena
- *Ceterachi-Ramondaetum serbicae*, *Musco-Ramondaetum..*



- Srpska ramonda je poznata još i kao “cvijet feniks”
- mogucnost da se iz stanja anabioze ponovo vrate u život posjeduje veoma malo biljaka cvjetnica
- promjene tokom ciklusa dehidratacije i rehidratacije kako bi biljka nakon ponovnog nanosenja vode aktivirala svoje fizioloske funkcije



- **Svojstva lipidne strukture celijske membrane u listovima koji su izolovani iz biljke *Ramonda serbica* pri procesima dehidratacije i rehidratacije (Quartacci et al., 2002)**

- prezivljavaju teske zivotne uslove aktiviranjem mehanizama adaptacije
- stanje mirovanja duze od 3 mjeseca, a za 8 sati mogu vratiti punu biolosku aktivnost
- sastav i organizacija lipida plazma membrane su ključni za unutar celijski metabolizam, jer mnoge vitalne aktivnosti celija poticu iz membrane
- ocuvanjem membrane biljke mogu da prezive tokom anabioze
- cilj ove studije je bio da se ispita sastav lipida u membranama koje su izolovane iz listova *Ramonda serbicae*, kao i da se utvrde promjene tokom ciklusa dehidratacije i rehidratacije kako bi biljka nakon ponovnog nanosenja vode aktivirala svoje fizioloske funkcije


Uzorci biljke su sakupljeni iz svog prirodnog stanista na jugoistoku Srbije, koje karakterisu visoke temperature tokom ljeta na tim kamenitim padinama a biljke ostaju u stanju anabioze tokom ovih nepovoljnih uslova

□ Postupak:

- biljke su aklimatizovane 2 nedelje i navodnjavanje prije pocetka eksperimenta
- dehidrirane 3 nedelje
- rehidratacija - 1 nedelja redovnog navodnjavanja (biljke prskane vodom sto je simuliralo padavine)

- Promjene u listovima biljke *Ramonda serbica* tokom procesa dehidratacije i rehidratacije:

- nakon dehidratacije i zadrzavanja vode u trajanju od tri nedelje, relativni kapacitet vode u hidratizovanim biljkama smanjen je sa 97% na vrijednost od 3,6% u isusenim biljkama. Nakon rehidratacije relativni kapacitet vode je vratio pribilznu vrijednost (93,8%)



- kolicina lipida plazme membrane kao i sve ostale osusene komponente listova smanjile su svoje vrijednosti za $\frac{1}{4}$ u odnosu na hidratizovane listove.
Nakon rehidratacije lipidne masti u liscu su obnovljene i priblizno dostigle vrijednost lipidnih masti hidratizovanih listova
- vrijednost lipida i proteina nakon dehidratacije se smanjio sa 3,5 na 2,1 ali nakon rehidratacije je ponovo dostigao vrijednost od 3,1
- odnos fosfolipida se smanjio sa vrijednosti 0.54 na vrijednost 0.43, a nakon rehidratacije dostigao vrijednost od 0.56
- kolicina fosfolipida je opala sa 30,6% na 25,8% nakon dehidratacije
- acilirani sterilni glikozidi su smanjeni tokom dehidratacije sa vrijednosti 5,1 na 2,0 i opet obnovljeni nakon navodnjavanja
- fosfatidilholin i fosfatidiletanolamin su fosfolipidi koji su bili najzastupljeniji u hidratizovanim listovima, a nakon dehidratacije njihova vrijednost se smanjila za 50 % ali su se vratili na kontrolni nivo

	Hydrated	Dehydrated	Rehydrated
PL	0.32 b (30.6)	0.06 a (25.8)	0.29 b (31.3)
FS	0.59 b (56.2)	0.14 a (60.1)	0.52 b (55.8)
ASG	0.05 b (5.1)	0.01 a (2)	0.05 b (5.8)
SG	0.02 a (1.5)	tr (1.2)	0.02 a (1.7)
CER	0.07 b (6.6)	0.03 a (10.9)	0.05 a (5.4)
Total content	1.05 b	0.24 a	0.93 b
PL/FS	0.54 b	0.43 a	0.56 b
Lipid/protein	3.5 b	2.1 a	3.1 b

- nivo sitosterola se stalno smanjivao
- kampesterol se znacajno smanjio pri dehidrataciji, a nakon rehidratacije premasio kontrolnu vrijednost
- nivo stigmasterola se smanjivao
- holesterol se povecao tokom dehidratacije na cak duplo vecu vrijednost nego u hidriranim biljkama

	Hydrated	Dehydrated	Rehydrated
Cholesterol	13.8 a	28.0 b	13.5 a
Campesterol	22.6 b	14.8 a	33.8 c
Stigmasterol	8.8 a	8.0 a	7.4 a
Sitosterol	54.8 b	49.2 a	45.3 a
More planar/less planar	0.57 a	0.75 b	0.90 c


- ✓ U ovom eksperimentu pokazano je da se *R. serbica* brzo oporavila nakon rehidratacije bez ubrzavanja fiziolskog starenja. Brz oporavak nakon rehidratacije lipidnog sastava plazma membrane ukazuje na vaznost efikasnih mehanizama koji su nakon ponovnog navodnjavanja (rehidratacije) neophodni za popravljanje plazma membrane i njeno ponovno normalno funkcionisanje.

- **Fotohemiska efikasnost Fotosistema II, sadrzaja zeaksantina i antioksidanata u biljci Ramonda serbica tokom dehidratacije i rehidratacije (Augusti et al., 2001)**

- U ovom eksperimentu proučavane su promjene fotohemiske efikasnosti, neradijativno-energetska disipacija i sadržaj antioksidanata i zeaksantina u biljci *Ramonda serbica* tokom procesa dehidratacije i rehidratacije
- Biljke su izložene mnogim nepovoljnim uslovima životne sredine koji im ometaju rast i preživljavanje, kao što su susa, nepovoljna temperature, veliko zracenje..
- Kada je biljka izložena prekomjernoj energiji (nastala usled velikog zracenja) može biti stetna i može izazvati fotoinhibiciju reaktivnih centara Fotosistema II.
- Prije početka eksperimenta biljke su aklimatizovane u plasteniku i navodnjavane radi postizanja optimalnog stanja biljke
- Podvrgнуте su procesu dehidratacije

- Promjene u listovima biljke *Ramonda serbica* tokom dehidratacije i rehidratacije:

- dehidratacija je uzrokovala veliki pad relativnog kapaciteta vode
 - vrijednosti redukovanih askorbata i glutationa su snazno porasli kada je RKV dostigao vrijednost ispod 40% (do te vrijednosti RKV nisu pokazivali promjene)
 - komponenta ksantofilijskog ciklusa, kao i nefotohemijska komponenta pokazale su nagli porast pa zatim i pad pri vrlo niskom relativnom kapacitetu vode
 - kada je ponovo doslo do navodnjavanja, sve ove vrijednosti su se vratile na kontrolne
 - istrazivanja su pokazala da zeaksantin ima ulogu u rasprsivanju suvisne energije pod stresnim uslovima. i pokazao je nagli porast tokom dehidratacije
-
- Nakon sto je postignut minimalni relativni kapacitet vode biljke su se ponovo zalijevale i analizirala se vrijednost pigmenata askorbata i glutationa sve dok se ponovo ne postignu hidratizovani uslovi
 - Ustanovljeno je da sadrzaj pigmenata i antioksidanata zavisi od relativnog kapaciteta vode
 - Nakon ponovnog navodnjavanja biljke su pokazale brz oporavak



- **Zakljucak:**
 - ✓ Hlorofil-florescentna analiza je pokazala da listovi biljke *R. serbica* prolaze kroz fotohemiju aktivnost tokom dehidratacije, da u biljci djeluje nekoliko fotoprotективnih mehanizama
 - ✓ Smatra se da se doprinosom ne-fotohemijske komponente zajedno sa askorbatom, glutationom i zeksantinom stisti od fotooksidacije i fotoinhibicije
 - ✓ Askorbat i glutation odgovaraju na visak energije, ali i pruzaju zaštitu od pocetka rehidratacije kada je fotositneza još uvijek neaktivna
 - ✓ zeaksantin ima veliku ulogu u prelaznim vrijednostima relativnog kapaciteta vode(20-40%)
 - ✓ Zeaksantin se zadrzava u dehidriranom liscu a to moze biti presudno za posredovanje neradijacionog rasprsivanja energije, sprecavanja ostecenja dehidratacijom, i vracanje neaktivnih centara Fotosistema II u kompetentnu formu


- Efekat giberelicne kiseline i kalijum nitrata na klijanje sjemena *Ramonde serbicae* (Gashi et al., 2012)

□ Postupak:

- Cijelo sjeme je dezinfikovano etanolom 70% u trajanju od 3 minuta i destilizovanom i sterilizovanom vodom isprano 3 puta prije eksperimenta. Sjeme je podijeljeno u 4 grupe za testiranje
- Sjeme prve grupe je potopljeno u destilovanu vodu (kontrolno sjeme);
- Sjemenke druge grupe su testirane sa razlicitim koncentracijama kalijum nitrata(0,1%,0,2%,0,3%) u trajanju od 24 h.;
- Sjemenke treće grupe su smjestene u tikvice koje sadrže 250, 500 i 1000 ppm giberelicne kiseline u trajanju od 24 h;
- Sjeme četvrte grupe je podijeljeno u vodenim rastvorima sa kombinacijama razlicitih koncentracija giberelicne kiseline i kalijum nitrata.
- Eksperiment je sproveden cetiri puta sa 100 sjemenki koje su klijale u Petrijevim soljama
- 16h svjetlosti / 8h mraka

Treatment	FGP	MGT	GRI	CGRI
Control (H_2O)	9.26 ^g	17.14 ^h	2.79 ^h	30.24 ⁱ
KNO_3 (0.1)	10.37 ^g	16.78 ^{fg}	3.25 ^h	31.54 ^{gh}
KNO_3 (0.2)	9.63 ^g	16.59 ^{fg}	3.12 ^h	32.37 ^{fgh}
KNO_3 (0.3)	8.89 ^g	16.27 ^{ef}	2.96 ^h	33.46 ^{efg}
GA_3 (250)	58.15 ^f	16.48 ^{fg}	18.36 ^g	31.58 ^{gh}
GA_3 (500)	68.40 ^e	16.15 ^{def}	23.90 ^f	34.99 ^{c-f}
GA_3 (1000)	71.85d _e	16.23 ^{ef}	24.64 ^f	34.33 ^{c-g}
GA_3 (250) + KNO_3 (0.1)	75.93 ^{cd}	15.60 ^{cde}	25.90 ^f	34.11 ^{d-g}
GA_3 (250) + KNO_3 (0.2)	82.15 ^{bc}	15.18 ^c	30.10 ^{de}	36.85 ^{a-d}
GA_3 (250) + KNO_3 (0.3)	85.93 ^{ab}	14.79 ^{abc}	31.48 ^{cd}	36.65 ^{a-e}
GA_3 (500) + KNO_3 (0.1)	75.70 ^{cd}	14.99 ^{bc}	28.44 ^e	37.58 ^{abc}
GA_3 (500) + KNO_3 (0.2)	91.81 ^a	15.26 ^c	33.74 ^{bc}	36.76 ^{a-d}
GA_3 (500) + KNO_3 (0.3)	89.26 ^{ab}	14.17 ^a	34.71 ^{ab}	38.90 ^{ab}
GA_3 (1000) + KNO_3 (0.1)	87.37 ^{fg}	15.39 ^{cd}	31.53 ^{cd}	36.14 ^{b-e}
GA_3 (1000) + KNO_3 (0.2)	82.22 ^{bc}	15.01 ^{bc}	30.79 ^{de}	37.32 ^{a-d}
GA_3 (1000) + KNO_3 (0.3)	92.26 ^a	14.22 ^{at}	36.70 ^a	39.82 ^a

- istrazivanja su pokazala da kalijum nitrat i giberelini pospjesuju klijanje sjemena i omogucavaju klijanje sjemena kada nisu zadovoljeni uslovi spoljasnje sredine
- Giberelin stimulise klijanje sjemena putem sinteze amilaze
- Na osnovu eksperimenta koji su izvrsili i analize dobijenih rezultata, utvdjeno je da je najbolji nacin da se poveca procenat klijanja za sjeme *R. serbicae* 24-casovna obrada sa 1000ppm giberelicne kiseline u kombinaciji sa razlicitim koncentracijama KNO₃, i u tom slucaju klijanje sjemena ce se pospjesiti do 90% i vise





❖ Hvala na paznji!